

528 (1)

1-21*

+23*

S.528 (1)

00

 MAY - 2 1942

K34/77

E.N. Sethosa

8/77 P.P. 1-22

"tenda ~~le~~ te go

"tendaaa de xho lwa xhe Sanru"

Bha ~~Xhababahléié~~ xhe bha ~~phanéié~~
 xho lwa na baxha Mathabatha xho
 ba ba ~~Moietelane~~ xho ba bha
 xha ~~ba~~ ~~Ne~~ ~~manbolô~~, Nyanku e
 laela Nkxosi xhore; Madoda Kemëya
 a selënde a ~~phanéié~~ xhore a ~~Bhômé~~
 nrambô e sêngê, ~~Bosênsê~~ Be xho
 baba ne molabô. Xhômé le da
 Khêswa ke dehlakla de dii Kxéelo.
 Ndje lokhwa le phêlê ba da le
 ôdlôla. Ba le vundla ~~me~~ e ~~thaki~~
 xha bo, ne Madoda la ba ~~thonele~~
 xho, lwa na wo. Nrambô le e
~~thonele~~ xho embêlwâ ke nloathene
 ke bathlale ne ntlôkômélô e Kxéelo.
 Ndje lokhwa le embêlwê, ndje setha
 se da lawolwa xho ~~yha~~ ~~ruhmuka~~
 selende lêsô. Lokhwa se ~~thabô~~
 lêsô se ba lônhanesa, ba du
 bhalêxha ba ~~pânhanesê~~ e Khabô
 bôna, xhe ba ênkxcele nrambô, bha
 da wade xhore ndja e da boyâ
 ne nyamha yha yhō.

Ba da ~~balêha~~ xho ka se~~hêntê~~
 xhore de~~tha~~ da ba, nado de dē de
 enkxcê nrambô. lokhwa ba enkxcê nrambô
 ba sêlê. ba nkhathe, Nrambô le e ~~thabô~~
 xho sôxhu e Mabonôlo xho fixha
 e-Ithwane. Ndje xhe banye be
 nrambo ba da boyâ ke bo~~shôro~~
 ne manala e xho sabisa. Ba da
 rakelisa manaba a bô, ba êndhu

528

K34/77

ba pa bolala ke mokxwa we xhe
 sapisa. Ba wahae xhahle xore
 e dare ba ka che ba fixhe
 e nrambone e dehlahla, ba da be
 ba sek ba denewe. Nkhore
 nrambā e ba kxcedje monko lokhwa
 ba e enkxa naje xhore lokhwa
 ba ya xha le enkxa xhambe-
 xhamke, ndje ba yha xha ba bolalu
 xo dlohisisa na lokhwa ba ba bolala
 e mākxcwalone. Nrambo le e khêsw
 ke dehlahla bo; mōime, e ba
 detha a de bonwe. ~~Bapete~~ Naje
 xhe, canru la ba bolalwe ke mokxwa
 o mo najalo, xho da e ukunwa Badenda
 na la ba ba wadexhuxho e - selend
 lesā

- 3 Lokhwa badenda ne bahlonephexhi
 ba mumelewe ba clu sexhwa detho
 de mōemba wako, le de de na
 ne mosebendi o mōxho e mōrune
 detho leai ba yha xho yhenda:
 dembenka, ne dehlahla de xho
 kxcena, xho soxha khōna lapho
 selende lesā, a se sa na xho
 hwa se sa hlola sechaba lesa
 se se dēxhē dethatha. Nkhore ne
 de de kokodjanyana de xhanele
 xhore de de de wahde xhore
 sechaba sa bokētē se bo-
 khale. Ke banka le xhore:
 dōba dinuhoma leda da bo
 papamekexxolo wako de sa/

ênda dembeko ne mekxayho ye
naxxa leôyo nalye denyanka ke
nagxô lêyô de da Kaxwala xhe
somaêla bokhale be dekxcose
ne xho bonesa dekxcose ne sethda
xhore de de vundile akxcolo ke
mandla

Dendaba de xho twa III

ênda somaêla dentwa da banru
be se khethu da xhadê. Sechaba
sa se Molelane le se se uhadenyaba
xhahê xhaban Selend se Mandebek
dedoxholwana da "Madubla" lokhwa
emuhanelô nkabe ba ro bidwa
Madubla. Se va xore sechaba
lese; lokhwa banru ba xhade ba
sa hlophena mamban xhoba mazula
Sônho se be se se ka rhlophexhe
ke banka le xhe hlophane pho xhe
denyanka da son. le e se
mekhene ye mposocyo Mamokêbe,
lokhwa mekxwa le kemanka e
Kaxwala, se va xhore banru ba be
ba de phela ba hlala ke xhe de
keedla. Mokxwa ko o phe jo o be o
enda xhore sechaba le si xhore
se de ke e bankeni se manaba
ne nthlorishêxo e kanka-kanka ke
leyho ye mambano? Mokxwa nankxo
"Mpênka e be e khôna, e le
mbenko e nyhoxha le e bitwa he
ledinyho la "Ne-moxhaswa (Kampho)
ne-Molampo.

Mbênka le e be e hlōmijwē nkhathe
 xhe mōxoba wa se modlapedi
 Makwamedjane. Ke banko le
 mbenko le, ses va xhore lokuwa
 mambano a da, a be a uhumane
 xhore xhe enkxco le pelle e na
 ba maande xha phēla. Ndie
 xhe, mambano a nampe a uhumane
 bekhuu xhe fixha ne xho kēna
 nkhathe xhe bodiba be xhe
 sobisa. Ke makxwa lo, ne ndlela
 le, Bonru ba se-mollane ba be
 bakka hlophavi mazula. Menka ne
 mehlōlō le, Kemanka bare boneswe
 dēngkanka de ba ba ndima.
 Basanuhana ba be ba khōna
 be xhe khaya mekxayho leōy
 e xhe umhēta manarba,
 ba basanuhana labā ba bidwa
 bouhiri. Ba kōjima ne meloane
 ba enda bare. Uhiri! Uhiri! Uhiri
 ke banko lelōrba be ba bidwa
 Bouhiri

"Dendaba de xho phamipana: Maledane, / Ledaba
 Ledwaba e meheni na mpee, e be ele
 lendebêle 'a se maledane. Ke nanko
 ye leboyha le mode wha se Masade,
 "Mode wha se masade wha xha-
 dwaba o be a lapho." Se va
 xhore ba xha-dwaba e be ele
 bamu be bokhale enxho a ba kênkê.
 Bokasekênkê ba khe e be enxhore
 o soxhe e khobô e maune a
 lwelê na be khobô. Ndjie wa mēma
 ba se-maledane "xhore bade,
 ba ma thusa lapho e ndweni
 leg lēyhā. Ndjie ke xhore ba se-maledane
 e be a machalanka, bare xha
 dwaba, "are se se yo yakha e khethe,
 Ndjie wa umela ke bakhele xho
 "balēxha be. Khobô lokhwa ba ma
 hlaletē. Dwaba ore a bonesa
 bokhale, ba khe ke makxwa la, o
 dlaboxo, E be ere lokhwa ba phumele
 ba yhe e lesolani, le xho balola
 Dant Dendkonyama, Maleda a khe
 a be ore ndkonyama: "Dhotzi".
 Se va xhore bōrē bā photha
 ngkonyama ke, dendebê, moseela,
 melēndē na ke masika, e sa
 ra e phela. Ba ye nayo e nōzade
 ba se-maledane, lokhwa ba bōna
 xhaba makxwa la, e da phumela
 e mpete na se mpedlane xho ba
 xha dwaba, ba kxwala xho ba
 hlouha, ere lokhwa ba yhe e lesolani,
 lokhwa ba ye e denkonyamēni xho ba

e denyamadeneni de de nyhe
 ba khampele lapha ba wade xho
 xhore ba xha dwaba ba yhe
 khona. Lokhuwa ba va xhore
 ba phethe ngkonnyama xhoba ngkwe
 ba da Kidjimele. Xhi bo ba bethē
 ke denronka, Tsinda na ke mekxan.
 ba be ba ba hlaqba, enxhore, ba ba
 soxhēlese sebanda le se ba
 se phethēxhō. Ba xha dwaba ba
 nampa ba bōna xhoba ba se-mole
 detha xhi bo, ba kxcwala xho
 khampa ba de lonakesēle xho lwa
 se va xhore ere ke langka le lenye
 lokhuwa mxdoda a xha dwaba a
 phethe ngkonnyama, ba bōna ba
 se-moledlane ba da ke mešudja.
 Na-bo, bare "aawa khona" ya nampa
 ya ba ndwa, ba se-moledlane
 lokhuwa ba ba xhore palelē
 ba balēha. Mokhuwa o hla xhe
 xha mpele xho isa e bothathoni
 lokhuwa ba se-moledlane lokhuwa
 bōna xhoba de a loma, ba
 xha maano. Xhwa thwē "led-
 waba, na Moledlan ba vhanēle
 xho yha e le soloni le emathodja-
 neni. Ere lokhuwa ba khona bare
 lena Mandēbēle a xha dwaba,
 "Bethane mekxōndō phase le yhe
 le e khathe xhe sethokhuwa le yō
 locha nkxcōsi

328

K34/77

Xhore- lokhwa xho sêlê xho
 ndjalo, ba se-moledlane ba
 phatha denhlôkhô leda da
 xha dwaba ba de bulala.
 Be xho sala ba balexhêla
 e khayha, nkxcosi yabô lokhwa
 e bô laphô ya thoma modend
 -a wayabô le' xho sekukhuni
 xho mmda kalapha be
 moledlane ba bolale banrwana
 dlane ba the ke sethaxo.
 Nkxcosi ya Bapedi lokhwa
 e va ledô, kemoka, ya
 phalisa ~~ntôtho~~ ware "xho tek
 lunkile yabô be moledlane nda
 bônana na-bo." O te wa.
 Khohlanesa ba se-moledlane
 ke xho dlalisa monyaxha
 monye, ere ke moya xha lapha
 sekukhuni wa mema detha
 da khe, na da se ngankô.
 Xhoxha ba: Molempo "na ba dikhe
 ware xh bo." Se yo ~~te~~ bulala
 ba se-moledlane wa ba wa
 ba budu ne mabanika. Na-bo
 se-moledlane bare ba bidwa
 xhore kemonka ba ye hlankana
 e-sekakakeni xha ~~au~~ tude
 na se-polonkwane bare xho
 ne nkxcanka die sekukhuni
 wa e uhuna. Ndie e ~~uhanele~~
 xhore phathêlwe nkxcosi.

E re lokhwa ba sele ba
 uhixhe kho'naphō, makhomaana
 wa djama, are. Ledwaba a
 boele ke nganko a nendwa.
 Ba xha dwaba ba re ba
~~thax~~ thaxha a kxcolo ke
 ke mandla ba khumpula xhore
~~mahlam~~ mahlam-monye ba uhuna
 xho ba bolala dje ke mohlani
 lokhwa ba ba bolala e
 mthedj'neni, ba re ba
 khuphiwa ke bohlanika xheka
 se-moledlane. E re lokhwa
 ba xha dwaba ba hledike
 nganko, makhokwane wa
 vaxhala, detha da
 kxcomarela ba se-moledlane
 da ba bulula uhuthe ke
 sethoxo. Mxcoasi seloI wa
 balekha wa ya ye khaya,
 ke xhore o be a nane le bilo
 le xho sabisa. Owa na ye
 a ka thushi nra, ke xhore
 sekukhuni eke a bexhe ba
 xho mada le e sephandeni
 se nyonyane, lapha e sephand-
 eni e lesi a xho ka
 phadlatale ndlela e denya
 na ne mahlam e khona lapha
 e nrabeni ya se madaume
 ke bonlaba-lanka ba yo.

ihôn'aphô o re wa uhumana madoda
 a xha maja, wa 'thampêla
 monde ba mo pha, o re 'l'khwa
 u sêa, manru wa mo hlaba
 ke mokxcôndô ba nampa ka
 mulala ba sosa nhlâxhâ ba
 ya xho bonesa. Sekhukhuni
 e de theni. Se ua sella
 xhore o be a na ne dekxcômo
 do ~~tesem~~ le kxolo (100) da mohlêphe
 de xho hlanka mmala u šili.
 Kxcosi-ya-Mbahlele e be e monkane
 a kxcosi selo ba bodaana dephini
 kemonika. Se ua xhore ku ye
 mbahlele ke nyama lo a ye lle
 e mogôfô, e morakeni wa
 se-moledlane. Xho ya xho
 dexha dekxcômo ledô e nrenkeni
 ye baluse. Maaxa ya se mogoto
 ke naito leo, xho be xho 'to
 na modî. É ro ba e morakeni
 tapha xho dlatxho dekxcômo da
 se-mošate. Baxha dwaba
 ba nampa ba bāna xhore nkxotsi
 e ka se sa ba khōna xhibo na
 ba se-moledlane, ba nampa
 ba thutha ba yha e khako
 kōna e - Maune

"Da baxha Dwaba, e maune"

Se va xhare ba xha dwaba
ba re lokhwa ba sele ba
sohe e molelane, ba kxcwala
xho kxcena, ba yatha mudi o
mokxculu lle e denrobeni da
se bohlabo lanka be maune,
xhônolapho ba yanda a kxcu
ba buswa de kxcosi de
mandla de bokhale.

Mothetheya ~~paet~~ mo-dala kxc
e be e mokhamaana o
mokxcolo wa se maune a le
sethloxo a ke a ne maano.

Se va xhare lapho e-mposeni
ya Dwaba, Mothetheya, o
be a ka na setho, o be
a dila na ba se mosade.
be ndlo ya se bokhoseni.

ke banka lalo o be bonwa e/
nkxcosi. A bidwa mothetheya
modala-kxcosi, sehane sa
sa khe, e ku Mokxcôndô, ke
denkwêrô wa phendoxha ya
ba masexha-molomô

ndôda e nye e bokhale bare
ku Selekanyane wa da wa
kxcedjisa le-dinyo le le

denkwêrô, o na ne o
monye e koⁿⁱ Mašialhêla
ke moya xha lapho ba bidwa
mokxcodô. Lo mokxcondo o mokxofe
o be are lokhwa a ye masoloni

e xha domo, a phete a da ne
 denkxcomo a de thompe lle
 e banyune ba xhude, nkxcosi
 e mmdesē, "ere na ~~ut~~ wēna
 mokxcōndō dekxcōmō o dexha
 phe?" Lohwa a thāandela are:
 "A! Makxcandona seiro a thosa
 thosa a nampē a balexe se
 balexe dekxcōmō." Kabanika
 lēlō wa nampa wa bidwa "Sethosa
 Na ne mōhla nsechaba
 seise kxeola sa xha sethosa
 eino ba e nkhale ba phadla-
 lēlō a kexalo. Ka ka laphō ba
 de ~~retha~~ ka mendwa bare:
 "ma the the the a
 madalala kxcosi.
 Ku Sethosa sa-masendlwa
 o lēli mandle maana a-
 mōxha-wa-Mokxcōndō."
 Qab
 Ua xhens bare ba dexha
 mōvhaale we nkxcosi, ba
 phuma' mo dexha e marundē
 e tokwa nkxcosi e vīle
 wa busa mandēbēlē a
 xha cawaba

E re ke monyaxha .o monyê
 Mokxomana wa se-Marondeni wa
 yha khôna xho .bôna Madoda
 ne Mouhumaxhaae lle xha
 dwaba, wa hlala laphô
 Sebankanyaana, e be ere
 lokhwa dekxcômô de kênâ e-
 nrampama a bôna. dardaba
 de xho mantada akxcolo.
 Dekxcômô de be de ka
 valelwe, de be de bexhêlwa
 lešabana, le masunkwane lapha
 e sarkoni, xho be xho na
 nkxconde le e be e losa
 sebayha ledinyo eku: "Phuti
 Ka duma". nkxcomô le e be e
 seela boyralwa dje ke monru.
 Ba be ba e thêlêla khhathe xhe
 nkxco e kxculu e seelêla xhi yo
 xhu-sasa, na se nrampama.
 Ndoda ya se marondeni lokhwa
 a bôna ndaba le, wa mantala
 a kxculu, wa bodesa xhore na
 e endwê ke mokwa o mondjan.
 Ndje wa ka uhumane ndiela
 ya yô, E re okhwa monye
 we le-endo a vixha e khayha
 wa boda nkxcosi ya khe le "se
 a se bon e, e Maune. yona
 lokhwa a va ledô, wa laêla
 hexadimane ndoda e nye
 e bokhale xho madoda ke moka
 xhore a yo dexha nkxômio leyho

Ua nampa wa soxha kxcbokanesa
 madada a ke, e mekxcando
 ba soxha ba ya e-Maune,
 ba bodwa xhore - ba vthanele
 xho lwa ne Mandêpêlê lokhwa
 a xaana ne nkxcômô ye xho,
 Seela boyplwa ke ~~ke~~ nkxcôni
 Ere xhosikwa lélé ba kene
 ka lo, ba thôbala xhudute ne
 mode wa se-mosade

Sebankanyana ha.o.

Se va xhore ere ke me so
 ndoda e nye ya xhu chaba
 e be e phêlexhedela mbiri lle
 e nrabeni wa bôna e nxhore
 e a xaana, a phêla a e
 xedebudja ke madinyo
 a yô are!

Orene! baleha maaša
 mothaxhathi a bonwe

ke-mmahlo,
 morwa nye-dôpêlê

na yo ya phela e xaana xho
 khampa. Nae wa kxewala xho
 thuxha mokxwa wa yo, wa
 pêxhêlela e mpele wa bôna
 mekxcândô e phadema
 nkhathe xhe boyhane ko
 ko kxalu. wa nampa wa balehe
 la e khayha, wa bodwa kanru
 bokxe leso a se bonelexha
 impa xhwa ka thlaxe nro,
 yare ke moua xhe mulankany

- aña a ka se kénkê a
uhixha Maxhadimane
ndweni

Muklawe-xho-dla-pexhane.
Ba pethana ne ma doda
a se mosade, xha-phêla
yare lokhwa lanka le hlaba,
ba kênâ nkhanthe xhe
nkxcon dla.

Banru kemoka ba phelele xho
sele mouhumaxhade a nendwa
Bare xho ye "E phe koutlwa
se kône lokhwa e seela",
wa e pha a phêla a e
a yô, a manhle, redebudja ke madinjo
Mouhumaxhade ware
xhibo ~~atop~~ "hthumpane se
khampeni, bamu lapa ba daxho
ba vutha melle. Ba da le visa
bchlonko e bakeni se dedompo
ledade ka phanetê." Bare xho
ye, "xha xho monru lapha, se
ba kxcedjele.

"Xha lonkile" xho somaêlo
 Mouhumaxhade, e re lokhwa llaika
 le khwêla xho ka sekênkê (80m)
 a kênâ maxaxane e xho lonywa
 densixhidi. Kemanka bathe u
 Mošade o dia sehuba. Sethusa
 se mabendwa, lendi'mana la
 xha na mokxondo.
 a phêla a dala lle na lle
 e mpele xha bo,
 se va xhore ne nkhathe xhe
 nkxondla xho kênê bôna e
 mpele xhe Mandimana kem-
 nka: Nkxcosana ya bo e be e
 ko Dlokoraboko a dilala. Se
 va xhore a be a uhana ne monru
 we xho xapha, setua xhore ure
 wa kuka monru ke maphahla
 wa ma phôsêla e-dulu, ware
 lokhwa a wêla phase wa bul-
 lwa ke sethloxa. Se va xhore
 ba re ba lwa ne maxadimane
 ba wa kxexedja ke mokxwa we
 xho Sôloisa, yhêna ka nendw-
 a kxadimaane a be a
 dlolele e-mpele ne madôda
 a manyê a khê xho yo uhana
 bonu ba ba nye lû ba a
 be a uhana xho ba bulala
 se va xhore ure wa ye khanda
 elwa.

lokhwa a uhixha a uhumana xho
 chelê dekxcone xho sêlê
 molôtha, ware xho uhixha wa
 hlaba monru ke matxcôndô, wa
 ba a phuma mathumpô. Ya
 bampana xho f uhixha lexadi-
 ma a bôna xho ba madôda
 a khê a phêla wa namp a
 balêxa a pêxhanesê e-
 Moledje, ne masoxhana a
 manye la a se le xhō. De
 Moledje na bo, ka
 bulala ba sê a denewê.
 Se va xhore Mdôda e nye
 ye maxadimaane ere ~~ya~~ ya
 re xho borta ~~xho~~ xhuta ndwa
 e bephelê e wa wêla phase
 ka boom xhore bare u Uhile,
 ure lothwa a uhixha kxcôana
 ye mandokêle ne madôda
 a khe wa uhumana enxhore
 u de ampêsê ke mathompa
 e monru wexhu uha a khumpu
 xhore ba dare u Uhile.
 remonka ba re: "O ka uhi, o".
 Duduxhane monru la u Uhile".
 xho somqêla Dloko-dloko,
 ke xhure ba be ba malêxa,
 madôda a dloêla e-mpela
 ye wa sala nae, ware xhu ye
 vuxha u balêxhêle e
 khênu ke bothlale, xhore, banru
 laba ba ka, xhu ~~xa~~ boni ba

Swe ba xhu bulalê

Darê lokhwa ba uhixha e khabo
bona, ba de chandula
denyamadana, ba balexhane
xho ya rakhaya: xha boi
ba balexha xhore nkxcosi
ya bo sekhukhuni e u d
da ba bulalê a.

Monwane

Xho khe wa ba ne denyôna
de mpeke (2) E nye e ko
sexôxôbane. E nye e ko
Lenang! De be de bexhe e
sehlakeni senye, de be de
thandana a. kxculu. Ndjê
denyonyane le di, de be denane
banruwa. Mo e xho senkisa
e be enxhore banruwa be
se xôxôbane ba be ba pephe
a kxculu?

De lenyone e be e
mba ba hle, nyonyane e banruwa
a be xha bephâ ya khumpula
xhu utswa banruwa be
denyoni, ke lanka le le nye
lokhwa de yhe xho duma, ~~te~~
sexôxôbane za kuela e khaya
za utswa banruwa ba ka
nhle za balehela xhude

Se re lokwa se uhixha e modene
 we nkxcosi e enye, Banru kemonta
 bare se clo mexha nkxcosi kexhore
 banrwana ba the mpa bahle.
 Enyoni lare xhu fixha e khaya
 la uhumana. banruwan ba ka
 sie kho. La hlankan ne bathbritana
 be dekxcorn, la kxcwala xhore.

"Habêlar" Ele - na Balesanyana
 kudenu kudenu-de-nu,
 a le ka bone leka
 boni lekhwêbase
 kudenu kudenu-denu?
 U dexhe thsethlane
 yame kudenu-kudenu-
 denu
 U suxhele bodima ba
 khe kudenu-kudenu-denu.

Bare xhu lenyoni se mmone
 lapha e mmone lapha.
 La saxha la hlankane
 Banrwadana, La hlabêla lare
 E lena Banrwadanyana
 Kudenu kudenu denu a le ka bone
 lekhwêbase kudenu kudenu kudenu
 denu.

U dexhe de thsethlane
 dame kudenu kudenu-denu.
 U suxhele bodima
 khe, kudenu kudenu
 denu.

Bare xhu lenyoni se mmone
 lapha - lokhwa ure wa
 k'ojima u da mo uhumana

~~Wa re tjama a.~~

Wa re khampa a hlan'kana
ne bannu lokhwa lenyoni le ka
bodesa. Ba re. re. Mo'na djenge
a da monna

Wa ka wa uhixha e
modene a uhumana,
madôda e nkxcandleni'

are.
"E bena madôda
a le ka bosi lekhwêbase
kudenu kudenu denu
u dexhe thethlane
da me kudenu kudenu
denu

u suhele badima bakhe
kudenu kudenu denu."
Bare "u ka llapho nkoya u
hledi ne nkxcosi"

lokhwa a uhixha, nkxcosi ya
mankala a rulu lokhwa e va
xhore ndôda lleiyo e utswa
Bantwana ba lenyoni.
Ndje ba nampa ba kxcatha
sexôkôbane.

Xho suxha llakatêlô, lenyoni
ya nampa ya ba nkxcosi

Xho uhixha na ne mohla

— L. n. S

K34/77

"xhu bina dekxcôlô"

Lapha e moledlane xhu binwa
 dekxcôlô, Empa lokhwa ba
 ba sêle ba hlankene kemoka
 xha bo phephetha e dekxcôlô
 kemoka ba phalwa mba xha
 moqodlane. Modi wa xha xha
 mag-odlane o a nyadexha xhu
 medi ya se - moledlane
 kemoka lokhwa ba sele ba
 sele ba bika o ka se kene
 Na kho lokhwa e ure wa ba
 bona ka se be u thandê
 xhu suxha ke-banka le xhore
 ba kxômarêlana ne nkoša ya
 bo ba khe ba suxha ba ya
 le e mošade xhu ya
 bina bona. Banru ba dala
 nkunda ya se - mošade, ba
 khumpola xhure ba xha-
 moxodlane ba da hlolwa.
 Dekxcôlô ledô de be de
 binwa lapho e be e nde
 di nyendi, phêla enxhure
 nkoša ya xha moxodlane.
 Sa bona banru be xho wade
 xhu phosa melende dje
 ka lokhwa nke ba phosa
 denyao e ka se da bo.
 Monwadana are xhu betha
 mothumpa, o be o bone nke
 o da sa. Khaxha mekhôô
 are xhu u be abetha, a khômp
 le suxhane e lenye le xhu

Kixōna xhu bina, ke seandla,
 Khōna lapho aai! U da uhuma
 morola e masuxhona a kēne
 phase xhu ka na sebanka.
 U bōne lesuxha, le ledja
 nkxcōlō na lokwa le ~~en~~nkxcēlē
 e dulu. Ua uhuma bawhade
 bare xhu ledja mekxōlonkwane
 e re lokhwa llaika le se
 dula (iza.m) ba bidwa ba yo
 dla denyama de dekxōma,
 de mpude, ne de-muu.

Sa dla denyama ne de dudu,
 ere xhu ba ba dle, ba hlampa
 yo bina xhu uhixha llaika le
 sobēla.

Na lokhwa xhu be xhu
 najalo sa dia va ~~ta~~ xhutwe,

Moxodlane u ba hlolelē
 kemonka, na khōna djendje
 lokhwa e ure wa uhixha e
 moledlane, wa bodesa
 xhure be xhu wade dekxcōlō
~~ma~~ mba phi? Ba da xhu
 buda xhore mbe moledlane ba
 xha moxodlane.

Moxōdlo maripa lesēlō, maja-
 lodl a — Mmamoloxadi

—

E. N. Sotsho
 End S. 528.